މައުލޫމާތު ޝީޓް

1. ބިޑާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު		
1.1 އިއުލާން	ނަންބަރު	(IUL)220-AS/1/2024/05
	އިއުލާން ކުރި ތާރީޚް	21 ޖަނަވަރީ 2024
1.2 އަންދާސީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް	ތަން	މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި)
	އެޑްރެސް	އަމީނީމަގު، މާލެ 20379، ދިވެހިރާއްޖެ
	ތާރީޚް	31 ޖަނަވަރީ 2024
	ވަގުތު	15:00
1.3 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު		ޖަދުވަލު 3 ގައިވާ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް
ތާރީޚް		21 ޖަނަވަރީ 2024

2. އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު	
2.1	މި އިއުލާނުގެ ދަށުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި/ޚިދުމަތުގެ ތަފްސީލު، މިކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 3 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
2.2	ބިޑާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ procurement@mira.gov.mv އަށް އީ-މެއިލް ކުރުމުން އެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު އެފަރާތަކަށް އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުވައިދެވޭނެއެވެ. ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ނަމަ 3019663 / 3020478 ގުޅުއްވުމުން އެ މައުލޫމާތެއް ފޯނުން ނުދެވޭނެއެވެ.
2.3	ބިޑު ހުޅުވާނީ ބިޑު ހުށަހަޅަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައްދަލުވުމުގައި ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާ ބިޑު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގައެވެ.
2.4	ބިޑު ހުށަހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ބިޑު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިޑު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
2.5	ބިޑަކަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހެޅޭނީ 01 (އެކެއް) ބިޑެވެ. އެއްފަރާތަކުން އެއް ބިޑުގައި ދޭއް (2) އޮޕްޝަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެއްބިޑަކަށްވުރެ ގިނަ ބިޑު އެއް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުރިހާ ބިޑެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
2.6	ބިޑު ހުށަހެޅުއްވާނީ ބަންދު ކޮންވެލޮޕެއްގައި ސިޓީއަކާއެކުގައެވެ، އަދި ސިޓީއާއި ކަވަރުގެ ބޭރުގައި މި ދަންނަވާ މައުލޫމާތު ހިމަނައިފައިވާންޖެހޭނެއެވެ. ("ބިޑު ކަރުދާސް" "އިއުލާން ނަންބަރު" "ބިޑުގައި ހިމެނޭ އައިޓަމްގެ ނަން" "ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޚް" "ބިޑު ހުޅުވާ ގަޑި") މިހެން ބޭރުގައި ލިޔުއްވުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
2.7	ބިޑު ހުށަހަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ބިޑު ހުށަހެޅުން

بسم الله الرحمن الرحيم

MALDIVES
INLAND REVENUE
AUTHORITY

	އޮންލައިން ޖެހިގެން އަންނަ ރަސީދު ދުވަހުގެ މަތީގައި ބައްލަވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.
2.8	މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ޖަހަންވާއިރު ކަލަންޑަރު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. އަންގާސްކުރެވޭ ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް ދާ މުއްދަތު ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި އަންގާސްކުރެވޭގޮތަށް ބައްލަވަންތެރިވުމަށް ޕޯސްޓްވެސް އަންގާސްކުރެވޭ އިތުރުބޮޑުކަމުގައި މި މުއްދަތު މި އޮފީހުގައިން ގުޅޭ ކަލަންޑަރު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.
2.9	ޓެކްސް ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޓެކްސްގެ ބަޔަކު ނުގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އަދި ޓެކްސްގެ ބަޔަކު ގެއްލުންވެފައިވާ ޓެކްސް ފުރިހަމަ ނުވާކަން ފޯމުގެ ކުރިމަތިން ދެނެގަނެވޭނަމަ، އެ ޓެކްސް ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ޓެކްސްގެ ބަޔަކުގެ މުއްދަތުފަހުން ހުށަހަޅައިފައިވާ އަމުރަކާ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކުގެ ނަމަ، ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް ޓެކްސް ހުށަހަޅައި ނުވާނަމަ، އެ ޓެކްސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
2.10	ޓެކްސް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ކޮންމެ ދުވަހެއް ގުނާނީ ބަރަބަރު ގެނައުމަށް ފަހުއްޓަށް ހިނދުފަހަރު، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް (އޮނ/އިތުރު) ގެންދާނެއެވެ. މިގޮތުން ދުވަހު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މައުލޫމާތު ކުރުގެން ބަޔާނެވެ. އަދި އެ އޮފީހުން ޓެކްސް ހުށަހެޅުމަށް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމުތަކަށް އިޖުރާއާތު ގެނެވޭނެކަމަށް ޤާނޫނުގައިވެއެވެ.

3.	އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު
3.1	ޓެކްސްގެ އިތުރުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާ ބަޔަކަށެވެ. އެއީ ކޮމިއުނިކޭޝަން ކުރައިޓީރިއާ އާއި އިތުރުކޮމިޝަން ކުރައިޓީރިއާ މި ދާ ބައެކެވެ.
3.2	ކޮމިއުނިކޭޝަން ކުރައިޓީރިއާގައި ހިމަނައިފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުވާ ޓެކްސްގެ ބާޠިލުވާނެއެވެ. އަދި މި ޓެކްސްގެ އިތުރުވާސަން މަޢުލޫމާތު ނުގަނެވޭނެއެވެ.
3.3	މިމަސައްކަތް ރަނގަޅުކުރާން ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ބެލެވޭނީ އިތުރުކޮމިޝަން ކުރައިޓީރިއާ އާއި އެއްބައިވަން ވާކަށް ދިނުމުން، އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފުރިހަމަކަމެވެ.

4.	ޓެކްސްފައިލުގެ ހުށަހަޅާނޭ ސަރުކާރަށް (ކޮމިއުނިކޭޝަން ކުރައިޓީރިއާ)
4.1	މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ނަންބަރު 18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ، ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY

5.	އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ
5.1	ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާއަށް ގެންދެވޭނީ މިކަރުދާހުގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލްތަކެވެ.
5.2	މި މަސައްކަތަށް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި މާކްސް ދިނުމުގެ ތަފްސީލު، މިކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 3 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

6.	ބީލަމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
6.1	ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅައިފައިވާ ކޯޓޭޝަން. މި ކޯޓޭޝަންގައި ކޯޓޭޝަން ނަންބަރު، ތާރީޚު، ތަކެތި/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މުއްދަތު އަދި ސާމްޕަލް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު (ސާމްޕަލް ހުށަހަޅަން މުއްދަތު ޖަހަންޖެހޭ ބީލަންތަކަށް)، ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ފުލް ސްޕެސިފިކޭޝަން، ޚިދުމަތުގެ އަގު، ޖީއެސްޓީ އަދި ޖުމްލަ އަގު އެނގެން އޮތުމާއި، ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތާއި ވިޔަފާރީގެ ސިއްކާ އޮންނަންވާނެއެވެ. ކޯޓޭޝަންގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަކަށް މަދުވެގެން 90 ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ. (ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ކޮންމެ ތަކެއްޗަކަށްވެސް ވަކި ކޯޓޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ)
6.2	މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ (ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީގެ ވެލިޑިޓީއަށް މަދުވެގެން 90 ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ.)
6.3	ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓަރީވާ ކަމުގެ ލިޔުން (މަސައްކަތުގެ ކުރުމުގައި ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓަރީވާ މުއްދަތުގައި އެސްޓީވާކަން) މި ލިޔުންތަކަކީ ޖީއެސްޓީ ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށާއި މާލީ ދިރާސާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ލިޔުންތަކެވެ.
6.4	ޓީ.އައި.އެން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ޓީ.އައި.އެން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ނުޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ މި އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ޕޭޔަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް/ ނޮޓިފިކޭޝަންގެ ކޮޕީ)
6.5	މި އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް (ދޫކުރިފަހުން 3 މަސް ހަމަނުވާ).
6.6	ބީލަމުގެ އަގު -/500,000ރ (ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި -/25,000ރ (ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ) ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ޖަމާކޮށްގެން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަކަށް މަދުވެގެން 60 ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ. (ބޭންކް ނުވަތަ ފައިނޭންސް ކޮމްޕެނީތަކުގެ ގެރެންޓީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ، ބޭންކް ޗެކް ނުވަތަ ނަގުދު ފައިސާ ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެއެވެ) (ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އެ ތަކެތީގެ އަގު -/500,000ރ އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެ ތަކެއްޗަކަށް ވަކިންނެވެ)

7.	ބީލަން ކާމިޔާބުވުން

بسم الله الرحمن الرحيم

MALDIVES
INLAND REVENUE
AUTHORITY

7.1	ބީލަން ކާމިޔާބުވާ ފަރާތަށް އެކަން ރަސްމީކޮށް މި އޮތޯރިޓީން އަންގާނެއެވެ.
7.2	މި އޮތޯރިޓީން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 03 ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކޮށްފިނަމަ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން ޤީމަތް ލިބުނު ފަރާތަށް އެގްރީމެންޓް ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
7.3	މަސައްކަތުގެ އަގު -/500,000ރ އަށް ވުރެ އަގުބޮޑުނަމަ ބިޑް ކާމިޔާބުވާ ފަރާތުން އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ޕާފޯމަންސް ބޮންޑު ގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 5% ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ޕާފޯމަންސް ބޮންޑު ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރިކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި 05 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި ޕާފޯމަންސް ބޮންޑުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަކީ މަދުވެގެން ޑެލިވަރީގެ މުއްދަތުގެ އިތުރުން 30 ދުވަސް ބޭނުންވާނެއެވެ. (ބޭންކް ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ ގެރެންޓީ ފޯމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ، ބޭންކް ޗެކް ނުވަތަ ނަގުދު ފައިސާ ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެއެވެ)
7.4	މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
7.5	މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނަންފަށާނީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި އޮތޯރިޓީން ހުއްދަދީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހާލަތުގައި، ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރިކަން މި އޮތޯރިޓީން އަންގާތާ ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ގެނައުމަށް މި އުސޫލުގެ 7.2 ވަނަ މާއްދާއިން ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ގެރެންޓީ ނުގެނެސް ފަސްވާ ދުވަސްތައް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެ ޖުމްލަގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ދުވަސްތަކުން އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޗެކްލިސްޓް 1: ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް			
1	ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން) (ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ކޮންމެ ޖޮބަކަށްވެސް ވަކި ކޯޓޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ)		
2	މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް		
3	ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޓެކްސް ޕެއަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް/ ނޯޓިފިކޭޝަންގެ ކޮޕީ.)		
4	ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން 3 މަސް ހަމަނުވާ).		
5	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ (ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް)		
6	މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެހެނިހެން މާއްދާތަކުގައި ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި/ލިޔުމެއްވާނަމަ އެ ލިޔުން		

ޖަދުވަލު 2: ބިޑް ސެކިއުރިޓީ (ބޭންކް ގެރެންޓީ) ނަމޫނާ

WHEREAS, ……………………………………………….*[name of Bidder]* (hereinafter called "the Bidder") has submitted his Bid for the Project no……….issued by the Maldives Inland Revenue Authority on ……………………………… …………..for construction of …………………………… …….*[name of Contract]* (hereinafter called "the Bid").

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We ……………………………………. *[name of Bank]* of ……… …………………… *[name of country]* having our registered office at ……………………………………………………………………………….. (hereinafter called "the Bank") are bound unto ………………………….*[name of Purchaser]* (hereinafter called "the Purchaser") in the sum of *……………………………………….. for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.

SEALED with the Common Seal of the said Bank this ……..day of …………….20……………..
THE CONDITIONS of this obligation are:

(1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid; or

(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:

(a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, if required; or

(b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or

(c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,

* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders.

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser's having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Guarantee will remain in force up to and including the date ……………………. days after the deadline for submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank not later than the above date.

DATE…………………………… SIGNATURE OF THE BANK
WITNESS ……………………… SEAL
[signature, name, and address]

بسم الله الرحمن الرحيم

MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY

ޖަދުވަލު 3: މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު

މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު

- އައިޓަމް: A4 ކަރުދާސް
- ޖީ.އެސް.އެމް/ގްރާމް: 80 ޖީ.އެސް.އެމް
- 1 (އެކެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި އޮފީހަށް ހޭދަވާ ކަރުދާސް ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދު: 600 (ހަ ސަތޭކަ) ރީމު
ނޯޓް: މި އޮފީހަށް ހޭދަވާ ކަރުދާހީ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ އަދަދަކަށެވެ. އަދި 1 (އެކެއް) އަހަރުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ތަފާތުވެދާނެ އަދަދަށްވުރެ މަދުން ހޭދަވާ ކަރުދާހަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ	
އަގު (އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ މާރކްސް)	80%
ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު (އޯޑަރ ޖަހާ ވަގުތުން ފެށިގެން) - ދުވަސް	20%